

Амсат эрэ, утаххыттан.

Ааптара: Слепцова Тапталлана Васильевна. Үөһээ-Дьяаны 2-с №-дээх уһуяанын иитээччитэ. “Амтан ас” куруһуок салайааччыта.

Анала : 6 саастаахтарга

Сыала: Дьяаныга үүнэр оттоннорунан утах оноруута

Садааччата: 1.Дьяаныга отонноох үүнээйилэр ааттарын ханатыы

2. Отоннору сыттаан, амтайан көрүү

3.Утахтарга аат инэри

Бэлэмнэнии үлэ: “Дьяаным отонноох үүнээйилэрэ”- слайд оноруута,
“Отон утаҕа” рецеба,хайдах онһулуохтааҕын бэрээдэҕэ - слайд оноруута.
“Сандалыына рецеба”- бэлэх откритка оноруута.

Туттар тэрил: фартуктар,колпактар,бейджиктэр , иһиттээх отоннор ,
йогурт,сироп,морс, блендердар, ньуоскалар, ыстакааннар,утах иһэр
трубкалар,экран ,проектор

Туһаныллыбыт литература:

1. «Саха сириг отонноох уунээйилэрэ» Тимофеев П.А. – Якутск, 1994.
2. « Чуораанчык» сурунаал № 8 2017.с 8-9.
3. « Асты үөрэнэбит» Сивцева М. – «Бичик» Якутск 2018

Үлэ барыта:

Оҕолор эрдэ илиилэрин суунан баран фартук,колпак кэтэн баран кухняҕа киирэллэр.

- Дорооболорун оҕолор. Бу Сандалыына - «Амтан ас» куруһуок хаһаайката. Бүгүн кини эһиэхэ музыка кэһиилээх көрсөр. («Амсат эрэ, дьэдьэнниттэн» ырыа иһиллэр)

Оҕолор,ханнык отон туһунан ырыаны иһиттигит? (Дьэдьэн) Дьэдьэн хаһан, ханна үүнэрий? Өссө ханнык отоннор биһиги Төрөөбүт Дьяаныбытыгар

үүнэллэрий?(слайд « Дьяаным отонноох үүнээйилэрэ» отонноор ааттара,хаһан,ханна үүнэллэрэ кылгастык суруллар)

Оҕолор бу отоннорунан тугу астыахха сөбүй? (Морс ,барыанна, пирог) Саамай сеп ,онтон биһиги бүгүн утах оноруохпут.

Утах оноробутугар биһиэхэ туох нааданы? (1 слайд рецепт)

Отон - 1 ыстакаан

Йогурт – 1 ыстакаан

Морс – 1 ыстакаан

Сироп - 3 остолобуой ньуоска

Утабы хайдах бэрээдэктээх оноробутуй? (2 слайд утах оноһулар схемата)

1 Иһиккэ блендеринэн отон ньыһыллар

2. Йогурт кутулар

3. Морс кутулар

4.Сироп кутулар

5.Иһиккэ кутулар.

Чэ эрэ, бастаан отоннуу барыаххайын.

Физминутка «Малиналы барыахпыт»

Маладыастар, онтон бөҕөтүн хомуйдубут да? Билигин ас астыр остуолбутугар туруохха.Эһиги иннигитигэр туох сана тэрил баарый? (Блендер) Бу блендеринан тугу гынаахха сөбүй? (отоннору ,фрукты,оҕуруот астарын эрийэллэр,ытыйаллар) Оҕолор, бу блендер уокка холбонор тэрил ол иһин сэрэнэн туттуохтааххыт.туттан бүтгэххитинэ розеткаттан эбэһээт араарыахтааххыт.

Чэ эрэ, экранна схемабытын көрө-көрө утахпытын астыаххайын.

1 улэ – Бастаан иһиккэ тугу кутабыт? (Отону) Кимиэхэ ханнык отонноох эбитий?(сугун,моонньоҕон, уулаах отон , киис отоно). Блендарбытын холбуубут уонна ытыйабыт.

Отоннору ытыйдахха хайдах буолар эбитий? (убаҕас уонна хойуу)

Отонноргут сыта хайдаҕый? (минньигэс,сыта суох, аһынас сыттаах)

Аны амтайан көрүүххэ, амтана хайдаҕый?(минньигэс, аһы,))

2 улэ - Аны тугу кутабыт? (Йогурт)

3 улэ – Өссө тугу кутабыт? (Морс)

4 улэ - Аны тугу кутабыт? (Сироп)

5улэ - Маладыастар, утахпыт бэлэм буолла. Аны хайыбытыт?(Иниккэ кутабыт).

Оболоор утахтар бары ааттаах буолаллар .эниги бу утахтаргытын хайдах ааттыа этигитий? (Аат биэрэллэр) Чэ эрэ, амсайан керунг эрэ. Хайдах эбитий? (минньигэс)

Түмүк

Биһиги бүгүн тугу астаатыбыт?

Ханнык отоннору туһанныбыт?

Утахпыт рецебын ким өйдөөтө? Тугунан онордубут?

Дьиэбитигэр астыаххыт дуо?

Маладыастар , Сандалыына эниги хайдах улэлээбиккитин барытын көрө олордо. Көрүң эрэ, бу астыыр кинигэтин быыһыгар эһиэхэ бэлэх уурбут. Бу утах рецебын дьиэбитигэр ылан баран дьонноргутун күндүлээринг.

Манан дьарыкпыт бүтэр, Көрсүөххэ диэри.